



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya
Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo


Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhе tsa semmuso, mme ga di duelelwе.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



SETSWANA HOME LANGUAGE

GRADE 2 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-23-2

**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**



9 781920 458232



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-23-2

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka |



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

E thabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS



Bb



Cc

Ff

Ee

Gg



O amogetswe
Mophato 2



Mophato

2

Leina:

Tlelase:



Buku 1
Kgweditsharo
1 & 2

PUOGAE YA SETSWANA

Bona
dikaedi tsa
morutabana mo
sephuthelong
ka fa gare.



A menwana ya gago e go thuse go buisa

Nako nngwe fa o buisa, o tlaa kopana le mafoko a o sa a itseng. Fa se se diragala, letla menwana ya gago go go thusa. Monwana mongwe le mongwe wa gago o ka go thusa go buisa lefoko sentle, le gore le kaya eng.

Lebelela setshwantsho. Bona gore a ga se kitla se go thusa go bona bokao jwa lefoko leo.

Lebelela lefoko ka kelotlhoko, mme o leke go bona gore a ga o itse karolo nngwe ya lefoko.

O ka nna wa leka go kgaoganya lefoko leo ka medumo e e farologaneng. Leka go le dumisa.

Fa e le gore o santse o sa kgone go bona bokao jwa lona, kopa tsala, aubuti kgotsa ausi kana morutabana gore a go thusa. Ba kope gore ba go bolelele gore lefoko le la reng le gore le kaya eng.

Leka go tlogela lefoko leo, mme o buise go ya kwa bokhutlong jwa polelo.



O tshwanetse go le kwala mo thanoding ya gago gore o se ka wa le lebala.

Dikaedi ts a morutabana - Mophato 2 puo ya gae

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago go thabolola kakanyetso ya barutwana ba gago mabapi le:

- Tshwaro ya buka: Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- Kakanyetso ya buka: Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- Bokaelo: Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

Maele a go ruta

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), p. 10. Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina.

Motlotlo wa ditshwantsho

- Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhamha kgang ya trelase (boleele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
- Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotlela tsala kgang ya trelase.
- Rulaganya kwalo ya kgang ya trelase (Puogae ya CAPS, p. 12, kwalo e e amogannwag). Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopiso.
- Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya trelase.
- Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya trelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala.

Ela tlhoko tse di latelang letsatsi lengwe le lengwe:

- Tshwaro e e nepagetseng ya dikheraeyone le diphensele
- bokaelo: go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojengle go tswa kwa godimo go ya kwa tlase
- tiriso ya diterepe tsa go kwala go bontsha popo e e nepagetseng ya tlhaka le kaelo

Tshola dintilha tse mo tlhaloganyong:

- Dikelelso tsa barutwana di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.: **Tlotlofoko:** Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophpha o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophpha di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopha mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhophpha diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.


Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya trelase e sala morago ke athikele ya setlhophpha pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhophpha, neelang moetedipele wa setlhophpha sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophpha ka nepagalo.



Mophato 2



P u o

ya SETSWANA



Buka e ke ya ga:



SETSWANA

Buka

I



Thitokgang 1: Re boela kwa sekolong

D
i
t
e
n
g

1 Re boela kwa sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Medumo: ditumanoso a e i u
Ikatise go kwala thaka Aa
Go kwala dipolelo mo dibukangeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebekosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a tiwaelo

2 Ke boetse kwa sekolong

Thala setshwantsho sa se o se dirleng mo malatsing a boikhutsu
Thutiso ya go kwala (tlatsa ka esi, nosi, tshamekile go feleletsat dipolelo tse)
Thutiso ya go kwala (Kwala ka ga se o se dirleng mo malatsing a boikhutsu a dikolo).
Thutiso ya boithabiso (Feleletsat khalentara ka go tlatsa malatsi a a togetsweng a beke le ka go thala setshwantsho sa go bontsha gore ba dira eng letsatsi lengwe le lengwe la beke.

3 Diaparo tsa sekolo

Puiso e e amoganwang (puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ditumanoso a e i o u
Ikatise go kwala thaka Bb.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tiwaelo

4 Diaparo tsa sekolo ya me

Thala setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa sekolo ya sekolo.
Tlatsa dinthia tsa gago ka sebele
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Thutiso ya boithabiso: Naya diaparo tse di mo ditshwantshong maina.

5 Mosimane yo moswa kwa sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ditumanoso a e i o u
Ikatise go kwala thaka Cc.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tiwaelo

Thitokgang 2: Malapa le ditsala

17 Malapa a a farologaneng

34

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: b, tl le tsh
Ikatise go kwala thaka II.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tiwaelo

18 Lelapa la me

36

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno
Leibola ditshwantsho tse tsa ditkololo tsa lelapa la gaeno
Kwala ka ga lelapa la gaeno.
Thutiso ya boithabiso (Thophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gaeno mpho. Bua gore o tlaa naya mang mpho nngwe le nngwe.

19 Ke ne ke tsetnetse mofleti wa lenyalo

38

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ts, l le ng
Ikatise go kwala thaka Jj.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tiwaelo

20 Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong

40

Diragatsa motshameko ka ga kgang.
Nomara ditshwantsho go bontsha tateleno ya ditiragalo tsa kgang.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Thutiso ya boithabiso (Go simolola ditiphontsi)

21 Ditsala tsa me tse di siaweng

42

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: nn, aa le mm
Ikatise go kwala thaka Kk.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tiwaelo



Kgweditharo 1: Beke 1 - 5

Ikatise go kwala thaka Ff.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

12 Ke a ja kwa sekolong

24

Thala ditshwantsho tsa se o kgonang go se nkgelela, latsha, ama, bona le se o kgonang go se utwa. Tlotele tsala ya gago ka ga ditshwantsho ts a gago.
Naya ditshwantsho tsa dijo maina
Kwaloalola dipolelo tse o dirisa matswhaopuiso a a nepagetseng (khutlo, letshwaotsiboso le letshwaopots)

Golaganya mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.

Tshwaya dijo tse wena le tsala ya gago le di ratang.

13 Re dire tirogae

26

Puiso e e amoganwang (kanelo)

Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng

Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng

Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)

Medumo: modumo mm

Ikatise go kwala thaka Gg.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

14 Ke dira tirogae ya me ka dinako tsotlhe

28

Diragatsa motshameko ka sebedisebedi.

Thala mola magareng dia ditshwantsho tse pedi tse di nang le modumo o o tshwanang (sekao: ngwedli le ngwetsi)

Kwala dipolelo ka ga go dire tirogae.

Thutiso ya boithabiso: Khalara mme o leibole setshwantsho.

15 Pitoko

30

Puiso e e amoganwang (kanelo)

Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng

Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng

Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)

Medumo: ng le g

Ikatise go kwala thaka Hh.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

16 Mattha a bothhokwa

32

Buisa khalentara

Botsa ditsala tsa gago gore malatsi a bona a botsalo a leng.

Malatsi a botsalo a mme morago o kwale mattha fa thoko ga maina a bona

Tlatsa maina a bona mo kgwedding e e mo khalentareng.

Ikatise go kwala lethla la letsatsi la gago la botsalo

Kgweditharo 1: Beke 6 - 8

Ikatise go kwala thaka Nn.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

28 Ikatise le metshameko

56

Tlotele tsala ya gago gore o rata metshameko efe le gore ke metshameko efe o o se rateng

Feeleletsi dipolelo o simolola ka Ke a o rata kgotsa Ga ke o rate)

Kwala malatsi a beke ka taelano e e siameng.

Thala setshwantsho sa se o ratang go se dira mo go lengwe la malatsi ao

Thutiso ya boithabiso: (Bua ka ga setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke dilo dife tse di gaufi le gore ke dife tse di kgakala)

29 Ke leka go ja sentle

58

Puiso e e amoganwang (kanelo)

Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng

Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng

Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)

Medumo: aba, ala le ona

Ikatise go kwala thaka Oo.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

30 Podi mo tshingwaneng

60

Ke sebedisebedi, diragatsa motshameko wa kgang.

Nomara ditshwantsho go ya tatalano ya kgang.

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho.

Lebelela mebalia. Bolelela tsala ya gago gore ke mebalia efe o e boning fa o tswaka mebalia e mmogo.

31 Go thusa batho ba bangwe

62

Puiso e e amoganwang (kanelo)

Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng

Balolola dinthia tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng

Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)

Medumo: g, ny le k

Ikatise go kwala thaka Pp.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa ditthutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a tiwaelo

32 Go thusa batho ba bangwe

64

Diragatsa motshameko ka ga go thusa kwa gae

Kopa ditsala di 5 ore mmala o ba o rata thata ke ofe. Kwala maina a bona le mebalia go feleletsi theibele.

Kwala kgang ka gongwe yo o mo thusang

Batla tsala ya gago go tswa kwa sekolong go ya kwa lepatlelong mo botu jo jwa segokgo)



Thitokgang 3: Dikgang tse di monate

Kgweditharo 2: Beke 1 - 5

33 Go tswa leeto

Puiso e amoganwang (kanelo)
Puosebu
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: ntl le ts
Ikatiso go kwala lhaka Qq.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

38 Go kgabaganya dipolasa le dikgwa

Thutiso ya a re direng (Thala ditshwantsho tsa se bana ba se bonang)
Thutiso ya a re kwaleng (Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago)
Thutiso ya a re kwaleng (Tlatsa mokgweetsi wa bese ka moo a tswang ka teng mo mararaaeng a a sekgwaa)

34 Dikgang tse di monate

Bua ka ga leeto le o battang go le tswa.
Thala setshwantsho mo sekieng go bontsha gore o tlaa bona eng.
Mainatota o dirisa ditthakagolo.
Kwala dipolelo ka ga lefelo le o eletsang go le etela.
Tshameka motshameko wa dimpho o dirisa mang, goren le lekopanyi gonne.

39 Go kgweetsa mo toropong

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: m le ts
Ikatiso go kwala thaka Tt.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

35 Re yae?

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: ng, I, ua
Ikatiso go kwala mafoko a nang le modumo eng
Ikatiso go kwala lhaka Rr
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

36 Ke batla go bona...

Bua ka ga mafelo a o ratang go a etela. O batla go bona eng kwa teng?
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotele tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.
Kwala dipolelo ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.
Thala ditfathego mo lethabaphetfong la bese mme o khalaré bese.

37 Bese e tsamaya mo metselegaeng

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: m, d le ts
Ikatiso go kwala lhaka Ss.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

40 Pole o tshabile

Diragatas motshameko go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Nomora ditshwantsho tsa kgang ka tatelano e ne pagetseng.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Tshameka motshameko wa mafoko go boeletsa medumo.

41 Re bona setlhano se segolo

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: n, tsh, y le ph
Ikatiso go kwala thaka Uu.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

42 Diphologolo tse dingwe

Thala setshwantsho sa phologolo e o battang go e bona. Tlotlela tsala ya gago ka ga setshwantsho sago.
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sago.
Thala mola go feleletsi dipolelo go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Feleletsi mafoko o dirisa t, p, tl le th. Morago o galaganye lefoko le setshwantsho se si ameng)
Tatelano ya alefabe: Feleletsi setshwantsho mme morago o se khalaré.

43 Bese e ya kwa lebopong

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng

Thitokgang 4: Tikologo

49 Pula ya matlakadibe

Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebu)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo tsh, n, aa le ngw
Ikatiso go kwala lhaka g.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

50 Pula ya matlakadibe

Bolelela pele bothkulu jwa kgang.
Thala setshwantsho ka ga kgang.
Kwala bothkulu jwa kgang.
Buisa bothkulu jwa kgang.
Khakara setshwantsho se se ka ga kgang.

51 Pula ya sefako

Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebu)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo w, h le ae
Mokwalo: Kopolo polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

52 Morago ga pula ya sefako

Bua ka ga kgang
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotele tsala ya gago kgang e.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Feleletsi mafoko a nang le la, mo, ro, wa, kgw le th mme morago o a galaganye le ditshwantsho tse di ne pagetseng.
Tihalosa setshwantsho

53 Ke kile ka bona segagane

Puiso e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo ts, ae le th
Mokwalo: Kopolo polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

54 Segagane se se boleta e tshweu

Thala setshwantsho sa o e akanyang gore Bongi o se dirle fa a ne a tshamekela mo segaganeen. (Tlatsa dipalhtha mo dittragalong)
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sago.
Tlatsa ditumanoso go feleletsi mafoko gore a galagane le ditshwantsho tse di ne pagetseng.

55 Vitlha

Puiso e amoganwang (Puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo tsh, tn, le th
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a twaelo

56 Vitlha tse rne

Tlottlila tsala ya gago gore o rata eng le gore ga o rate eng ka ga sethla sengwe le sengwe. Bua ka ga mefuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara sethla sengwe le sengwe.
Kopanya dipalhtha tse pedi tsala polelo.
Kwala dipolelo ka ga sethla se o se rateng le ka ga sethla se o sa se rateng.
Tihalosa setshwantsho go bontsha gore segwagwa se gola jang go tloga mo kgateng ya go nna leee.
Khalara setshwantsho se sagewawa.

57 A pula e tlaa na gompieno?

Buisa tshate ya maemo a bona mme o bue gore bosa bo tlaa ema jang letsatsi lengwe le lengwe.
Araba dipolso tsala tekhahaloganyo tse di ka ga tshate ya maemo a bona.
Medumo: dithlongwamorago tsala ng.
Kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la tiriso ya mafoko.

58 Pitshate tsala maemo a bona

Rekota maemo a bona a beke
Tatelano ya alefabele
Mainatota

59 Ke nako mang?

Puiso e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: mafoko a nang le medumo o, a le mm
Mokwalo: Kopolo polelo.

Kgweditharo 2: Beke 1 - 5

Tekehthaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)

Medumo nw kwa tshimologong ya lefoko le ua kwa bokhutlung jwa lefoko

Ikatiso go kwala lhaka Vv.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo

44 Re sa ntse re le kwa lebopong

Go kwala lenaneo
Go kwala posekarata
Go kwala malatasi a beke ka tatelano.
Bua gore o dira eng mo letsatsing lengwe le lengwe
Kwala dipolelo ka ga se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe.
Kopanya maronthonthon mme morago o khalaré setshwantsho.

45 Ke nako ya go boela gae

Puiso e amoganwang (Dithhogo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo tsh, th, th
Ikatiso go kwala lhaka Ww.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo

46 Re boela gae

Thala setshwantsho go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Bopa dipolelo ka go kopanya dikarolo tse pedi.

Kwala temana ka ga nako e kileng wa ipona o utwile bothhoko ka yona

Tshameka motshameko wa mafoko go ikatisetsa medumo.

47 Re boetse mo tlesaseng

Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebu)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)
Medumo: medumo ee, kg, r le l
Ikatiso go kwala lhaka Xx.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo

lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo

48 Re boetse gae

Bega dikgang
Kwala dikgang
Bopa dipolelo ka go kopanya dikarolo tse pedi.

Thala tsela ya bese go ya ka tatelano yak gang go bontsha gore o a

tlhaloganya.

Kgweditharo 2: Beke 6 - 8

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo

60 Go boleta nako

Go buisa tieloko
Tlatsa dinako mo difatthageng tsa dittelelo.
Thutiso ya bothabiso (Sega tieloko go tswa kwa morago ga buka mme o kgomaretse manakanana mo go yona. Bontsha ditalsia tsa gago dinako tse di farolengang)

61 Ka ga nako

Puiso e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)

Medumo: medumo n, b, le ae

Mokwalo: Kopolola polelo.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo

62 O dira jalo ka nako mang?

Golaganya dinako tse di mto ditshupanakong tse.
Kwala nako, morago o thale manakanana mo ditteleloeng go bontsha dinako tse di ne pagetseng.

Lebelo la mafoko la go ikatisetsa triso ya medumo.

63 Go aparela maemo a bona

Puiso e amoganwang (Lokwalodikgang)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dinthha tsa bothhokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipots)

Medumo: mafoko a nang le medumo o, o

Mokwalo: Kopolola polelo.

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

Mafoko a twaelo


64 Lokwalodikgang lwa me

Bua ka ga dikgang tsa gago ka sebele.

Kwala lokwalodikgang lwa gago.

Sega mpopo wa pampiri o bo o o apesa.





A re bueng

Go a itumedisa go boela sekolong Malatsi a boikhutso a ne a le maleele thata.

Dumela Ati.

Dumela Thabo.

Dumela Pule.

O ne o dira eng mo malatsing a boikhutso?



Thabo

Ke ne ke ile kwa
lewatleng.



Ati

Ke ne ke ile kwa go nkoko.

Amo



Ke ne ke le kwa gae.

Houhou!

Pule

Jabu



Ke ne ke le kwa gae. Ga ke a bona Ati, Thabo le ntšwa e go tweng Pule. Ke ne ke le esi.
Ga go ope yo ke tshamekileng le ena.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatsa ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba boetse sekolong.

Jabu o ne a ya kwa lewatleng mo malatsing a boikhutso.

Amo o ne a dutse mo gae.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

toropong	gae	ile	maleele
sekolong	gola	ila	maano
lewatleng	goa	ina	mala

Mafoko a
tlwaelodumela
gae
lewatleng

A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



A A

a a

Ke boetse kwa sekolong



A re direng

Thala setshwantsho sa se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.



A re kwaleng

Tlhophha lengwe la mafoko go feleletsa polelo ya gago.

tshamekile	Ke _____ le mosetsana yo mošwa kwa sekolong.
esi	Ke ne ke le _____ go se na yo ke ka tshamekang le ena.
nosi	Nna ke ne ke le _____ kwa lewatleng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo ka ga se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

nosi

jele

malatsi

esi

gae

lewatleng



Boithabiso

Jaanong o boetse kwa sekolong. O ya go
dira eng beke yotlhé? Tlatsa malatsi a
beke. Jaanong thala setshwantsho sa se
o tlaa bong o se dira letsatsi lengwe le
lengwe. Morago o bolelele tsala ya gago.

Ka Mosupologo ke tlaa bo ke...**Ka Sontaga ke tlaa bo ke...**


Mosupologo



Labobedi



Labothhano



Sontaga



A re bueng

Morutabana



Rotlhe re apara diaparo tsa rona tsa sekolo. A diaparo tsa sekolo tsa gago di ne di sa ntse di go lekana?



Ati

Diaparo tsa sekolo tsa me di ne di le nnye thata.
Ke tshwanetse go apara diaparo tsa sekolo tsa abuti wa me.



Bongi

Ke na le diaparo tsa sekolo tse ntšhwa.
E kgolo thata. Mme a re diaparo tsa sekolo tsa me di tshwanetse go ntekana go fitlha ke bala Mophato 5.



Amo

Diaparo tsa sekolo ya me le yona e nnye thata.

Amo



Jabu

Ga ke ise ke nne le diaparo tsa sekolo. Rre a re o tlaa ntheekela tsona mafelo a kgwedi fa a gola.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Diaparo tsa ga Amo di dinnye thata.

Thabo o na le diaparo tse dintšhwa.

Jabu o tlaa bona diaparo tsa sekolo fa rraagwe a gola.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

apara	ma felo	mo nnye	tshwanet tse
alola	bo felo	se nnye	ga n e tse
aba	le feelo	nnye	sianet tse

Mafoko a tlwaelo

diaparo
tsa sekolo
kgolo
ma**felo**

A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.

B B

b b



A re direng

Thala setshwantsho sa gago o apere yunifomo ya gago ya sekolo.



A re kwaleng

Feleletsa karata e mme o thale setshwantsho sa gago.



Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____.

Ke na le dingwaga di le _____.

Sekolo sa me ke _____.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga diaparo tsa sekolo ya sekolo sa gago.
Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thai

borokgwe

ditlhako

baki

dikausu

jeresi


hempe

sekhet




Boithabiso


Naya diaparo tse maina.



Mosimane yo mošwa kwa sekolong



A re bueng



Itu

Nna ke Itu. Ke mošwa mo sekolong se. Ke esi. Ke tswa kwa sekolong se sengwe.

"O kare ke ka bo ke na le mongwe yo ke ka tshamekang le ena," ga bua Itu.



Pule



Amo

Amo le Pule ba bona Itu a eme a le esi. Ba ya kwa go Itu.

"Dumela Itu. A o batla go tshameka le rona?" ga bua Amo.



Amo



Itu



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

"O ka nna wa tshameka le rona," ga bua Amo.

Itu o itumetse gonne a ka tshameka le Amo le Pule.

Itu ke mosimane yo mošwa kwa sekolong.

Amo le Pule ba ne ba ya go bua le Itu.

Itu o itumetse jaanong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

esi	se	tshameka	sekolong
nosi	sele	tshasa	tshamekang

Mafoko a
tlwaelo

bua
batla
ena



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



C C

C C

6 O amogetswe mo sekolong sa rona




A re direng

Lo le mo ditlhopheng tsa lona, etsisang kamogelo ya mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 5 gore ba rata go buisa buka efe mme o khalare sediko fa thoko ga buka.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga nako e o neng o ikutlwā o le mongwe o jewa ke bodutu. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

mongwe

utlwā

botlhoko

ke

sa

itse



Ditsala tsa gago di ratile buka efe go gaisa?

Ditsala tsa gago di ratile buka efe go le gonnye?



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo matorokising a medumo a a nepagetseng.

katse

koko

noto

bele

kopo

kuku

lepa

ipipa

beke

mmitsi

suna


kika

hula

haraka

bapa





Boithabiso


Thusa mosimane yo mošwa go bona tsela ya gagwe ya go ya kwa sekolong.
Bolelela tsala ya gago gore ke matshwao afe a a a fetang.



SEKOLO

SETIŠENE SA MAPODISI

Metshameko ya sekolo



A re bueng

Amo



Ke rata go
tshameka
bolotloa.

Itu



Re rata go tshameka
kgwele ya dinao.



Bongi

Ke rata go ikakga le go
tshameka mo ntlong e
e mo setlhareng.
E kwa godimo mo
setlhareng mme re se
ka ra wa.

Ke rata go
taboga mabelo.
Gape ke rata go
tlola dipale.



Jabu



Ke rata motlolo o moleele.

Phaladi

Kena o batla go tshameka mme ga
a kgone go tsamaya.

O tshameka le ntšwa ya gagwe.
Re rata go bua le ena.



Kena



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatsa ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Kena o tsamaya le ntšwa.

Jabu o rata go tshameka bolotloa.

Refilwe le Amo ba rata go tshameka kgwele ya dinao.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

ikakga	wa	tlola	mmung
kgone	watšhe	tlotla	mme
kgala	wena	tlosa	mmona



Mafoko a
tlwaelo

taboga
setlhareng
tshameka



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabelo o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



D D


d d

Ke rata metshameko



A re direng

Thala setshwantsho sa metshameko kgotsa motshameko o o ratang go o tshameka.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.
Tlhophha mafoko go tswa mo lenaneong le.

kuku

bolotloa

go tlola

go taboga

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga metshameko kana motshameko o o
ratang go o tshameka.

taboga

tshameka

jaaka

rata


tlola

natefelelwa



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa karabo e e nepagetseng.



- A kgwele ya dinao
B kerikhete
C rakebii
D tenese

- A go thuma
B kerikhete
C tlola
D bolotloa

- A rakebii
B kerikhete
C judo
D bolotloa




- A tenese
B kerikhete
C go thuma
D go taboga


- A go thuma
B kerikhete
C rakebii
D bolotloa

- A tenese
B rakebii
C bolotloa
D go thuma

Mooki o tla mo sekolong



A re bueng



Gompieno mooki o tlile kwa sekolong sa rona
go tlhatlhoba matlho a rona.

Maria o batla diborele gonne ga a bone.

O tshwanets go
dula kwa pele mo
phaposiborutelong.





Amo

Mooki o re kopa gore re buise tshate e e mo

Ieboteng. Phaladi ke sefofu. Ga a bone. Re mo thusa go
tsamaya. O na le buka e e nang
le maronthorontho gore a kgone
go utlwelala mafoko.



A re kwaleng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Mooki o ne a tlile
go tlhatlhoba:

- | | |
|---|---------|
| A | diatla |
| B | matlho |
| C | maoto |
| D | ditsebe |

Ke mang yo o
tlhokang diborele?

- | | |
|---|-------|
| A | Maria |
| B | Jabu |
| C | Susan |
| D | Mandu |

Ke mang yo o tlileng kwa
sekolong sa rona?

- | | |
|---|--------------------------|
| A | Ngaka |
| B | Rasetimamolelo |
| C | Mooki |
| D | Mokgweetsi wa emelentshe |

Leina le le ntle la kgang e ke
mang?

- | | |
|---|---------------------------|
| A | Manto o fiwa diborele |
| B | Ngaka e tla kwa sekolong. |
| C | Re tlhatlhobilwe matlho. |
| D | A o kgora go utlwa? |



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a
2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mooki	tsamaya
loodsa	laya

rona	buisa
bona	ruisa



Mafoko a
tlwaelo

bana
bararo
natana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabelo o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



E E

e e

Mooki a re ke...



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore mooki a re o dire eng.



Ke tlhape diatla
tsa me.



Ke gotlhe meno
a me.



Ke je maungo
le merogo.



Ke robale ka nako.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se mooki a reng o se dire.

Mooki a re ke

Mooki a re ke

Mooki a re ke



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.

thuma

bina

kgweetsa

apaya

penta

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Boithabiso

Golaganya lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.




mooki

tshupanako

buisa

tsamaya





A re bueng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo e.




Amo

Re lesego thata. Re fiwa dijo kwa sekolong.
Re itumetse rotlhé.

Bomme ba re apeela dijo tse di monate.

Go tsaya sebaka go amogela dijo tsa rona.



Pule le ena o batla dijo.

Ati



Ke rata go ja digwete. Phaladi o rata
go ja nama.

Nomsa o bonala a lwala. Ga a batle
go ja gompieno.

A o rata merogo?



Nomsa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Nomsa o bonala a lwala.

Phaladi o rata nama.

Nomsa o batla go ja.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lesego	dijo	lwala	apeela
lerato	ja	lwe	reetsa
leboga	jelo	lwetse	reela



Mafoko a
tlwaelo
itumetse
digwete
dijo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



F F

f f

Re a ja kwa sekolong



A re direng

Thala setshwantsho sa sengwe se o kgonang go se:

dupelela	latswa	ama
bona	utlwa	



A re kwaleng

Tlatsa lefoko le le nepagetseng fa thoko ga sejo sengwe le sengwe.

tlhapi

apole

nama

mae

mašwi


borotho

tšhisi

dinawa

kuku

bupi





A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuso a a
nepagetseng.

?

.

!

,


jabu o rata tšisi

Jabu o rata tšisi.

bongi o ja nama beke nngwe le nngwe


a o rata dinawa

ijoo ke digile mae




Boithabiso

Khalara boloko go supa gore ke dijo dife tse o di ratang.
Dirajalo go supa gore tsala ya gago e rata dijo dife.



	ditšipisi	khabetšhe	kuku	dimonamone	sepinitšhi
Ke rata					
Tsala ya me e rata					



A re bueng

Ke nna Phaladi mme ga ke rate go dira tirogae ya me.

Ga ke rate go boeletsa tiro yotlhé ya me.


Ga ke rate go dula letsatsi lotlhé. Ke batla go tshameka letsatsi lotlhé.

Morutabana wa me a re re buise kwa gae letsatsi lengwe le lengwe.

A re ke dire tirogae ya me yotlhé pele ke tshameka kgwele ya dinao.



Phaladi



Ke rata go sianasiana le go raga bolo ya me.

Mme o tlhatlhoba gore a ke dira tirogae ya me.

Ke a mmuisetsa. O lebelela dibuka tsa me tsa sekolo. O rata go di bona.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

O dira tirogae ya gagwe pele a tshameka kgwele ya dinao.

Phaladi o rata go dira tirogae ya gagwe.

Rraagwe o tlhatlhoba dibuka tsa gagwe.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tlhatlhoba	mme	kwa	tshameka
tlhama	mmona	lekwa	remaka
tlhapa	mmitsa	bokwa	leleka

**Mafoko a
tlwaelo**

**dira
letsatsi
bolo**



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



G G

g g

Ke dira tirogae ya me ka dinako tsotlhe



A re direng

Ka sebedi, etsisang Phaladi a sa batle go dira tirogae ya gagwe. Yo mongwe wa lona e nne morutabana wa gagwe. Mmoleleleng gore ke eng go mo siametse gore a dire tirogae ya gagwe.




A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e nepagetseng.
Morago o tlotlele tsala ya gago kgang.



3



2




1

1

2

3



1

2

3



1

2

3



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

kereke

kopa

thupa

tshaba

selo

tshoga

thipa

teko

toro

thaba

koloi

kota

tonki

sekolo

tonki



K

th

tsh

s

t



A re bueng

Buisa kgang.
Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo a.



Gompieno ke 20 Mopitlwé.

Re kwala tekó.

Pule o a dula a bo a re lebelela.

Ke kgoná go buisa le go kwala
gonne ke dira tirogae ya me
letsatsi lengwe le lengwe.



Itu

Morutabana wa me a re tiro ya me e siame.

Diteko di mo thusa go bona gore a ka nthusa jang.

Ke ntsha bojotlhé jwa me kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba kwala teka.

Pule ga a boife.

Diteko di thusa barutabana go thusa bana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

jang	bojotlhé	pula	gonne
mang	tsotlhé	dula	gontsi
kang	lotlhé	rula	gore



Mafoko a tlwaelo

kwala
kgona
buisa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



H H

h h



A re direng

Khalentara

Bua le ditsala tsa gago gore malatsi a botsalo a bona a leng. Tlatsa maina a bona mo kgwedding e e nepagetseng mo khalentareng.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 4 gore malatsi a botsalo a bona a leng mme o kwale matlha fa thoko ga maina a bona.

Leina la tsala Letlha la botsalo	Letlha la botsalo
Bongi	I5 Phatwe



A re kwaleng

Kwala letlha la botsalo jwa gago.

Letsatsi

Kgwedi

Khalentara ya matsalo

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwe

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse



Diphalane

Ngwanaitseele


Sedimonthole



Malapa a a farologaneng



A re bueng



Amo o tshela mo lelapeng le lennye.

Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.

Mo lelapeng la gaetsho re a ratana.

Jabu o nna le nkokoagwe le bana ba bangwe ba bararo.



Pule

Bana ba bangwe ga ba na rre kgotsa mme.
Go botlhokwa gore re ba thuse.

Pule o nna le rona. Ke ntšwa ya me. Ke a e tlhokomela e bile ke e fa dijo.

Batho ba bangwe bona ba ruile dikatse le ditlhapi tota le dinku jaaka diotlwana.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Amo o tshela mo lelapeng le legolo.

Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.

Pule ke katse ya me.



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



bona	tlhapi	lelapa	tshela
bola	tlhapa	lelana	tshola
bina	tlhaga	lela	tshega

Mafoko a tlwaelo

tshela
dikatse
tlhokomela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



I I

i i

Lelapa la me



A re direng

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.



A re kwaleng

Kwala mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

opelang

sala

tlala

kala

emang

aka

koloi


sama

tlotla

jang

tlatsa





A re kwalenq

Kwala dipolelo di le pedi ka ga lelapa la gaeno.

Dirisa manqwe a mafoko a qo qo thusa.

lorato

lelapa

abuti

ausi

mošwa

tsofetse



This image shows a red-bordered rectangular frame designed for handwriting practice. Inside the frame are five horizontal blue lines: a top solid blue line, a dashed midline, and a bottom solid blue line. The frame is intended to help children practice letter height and placement.



Boithabiso

Tlhophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gaeno mpho.

Tshwaya mpho nnqwe le nnqwe fa o sena qo e naya monqwe wa lelapa.

O neelane ka dimpho tsotlhé.

E re:

Ke ya go **naya mme** **ditšhokolete** gonne o
rata dilo tse di monate.





A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **ts**.

Ke lebetse gore Malome Dumi o ne a nyala ka Lamatlhato.

Mongwe le mongwe o ne a itumetse. Losika la gaabo monyadiwa ke la batho ba ba monate thata. Monyadiwa o ne a le montle thata.



Bongi

Go ne go setse go na le batho ba bantsi kwa moletlong wa lenyalo. Mongwe le mongwe o ne a bina e bile a opela. Re ne raja dijo tsa methalethale – mpa ya me e ne e tletse, tsi!



Amo o ne a tshwenya. O ne a tebisa Pule. Morago a wa mme o gobala mo letsogong.

O ne a bo a ya kwa tleliniking ka ntlha ya kgobalo.




A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Amo o ne a gobala mo letsogong.

Malome Phaladi o ne a nyala.

Amo o ne a ya kwa tleliniking gonne o ne a iphisia mo letsogong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



itumetse	lebetse	setse	letse	metse
boitumelo	lenyalo	pelo	kgobalo	kopelo

Mafoko a tlwaelo

tshwenya
malome
monyadiwa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



J J

j j

Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong



A re direng



Etsisang se se diragaletseng Bongi kwa lenyalong.


Dirisang baanelwa ba ba latelang:


- Bongi
- Pule
- Mme
- Ngaka



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka l go fitlha ka 4 go bontsha tatelano e e nepagetseng mme morago o tlottlele tsala ya gago ka ga kgang e o e bonang mo ditshwantshong.





A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Dirisa mafoko a go go thusa.

Fapha

ngaka

kota

tleleniki


lenyalo

letsogong

tebisa

wele

Handwriting practice area with five horizontal lines for each row.



Boithabiso

Batla, mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



A	botlhoko
B	itumetse
C	tenegile

A	letsatsi
B	tenegile
C	montle

A	tsofetse
B	mošwa
C	ngwana

A	pula
B	letsatsi
C	mariga





Mmaagwe Bongi o a lwalala.

Bongi o phepafatsa ntlo letsatsi lengwe le lengwe. O tlhokomela monnawe wa mosimane.

Tumi le Pam ba ya go mo thusa.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Tumi, Pam le Bongi ke ditsala tse di siameng.

Mmaagwe Tumi o a lwalala.

Pam le Tumi ga ba batle go thusa Bongi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



Mafoko a tlwaelo

leina
tsala
dibuka

mmogo	mmaagwe	mmetsa	mmona	Mmoni
monnawe	nna	nnela	nnaleta	nnisa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



K K

k k



A re direng

Mo setlhopheng sa gago, etsisa tsala e e batlang gore
o e thusé.



A re kwaleng

Kwala gore o ka kgona go dira eng go thusa kwa gae le kwa
sekolong.



1

Nka thusa jang kwa sekolong?

2

Nka thusa jang kwa gae?




Go thusa

3

Nka thusa ditsala tsa me jang?


4

Ke mang yo a nthusang?



Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Bongi. Ke mang yo o tlaa fitlheng kwa ntlong ya gaabo Bongi pele. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela boloko (I) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Bongi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Bongi la ntlaa ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong le le rileng o tshwanetse go buisa lefoko leo.





A re bueng



Pule ke ntšwa e e bosilo.

O rata go tebisa katse.

Maabane katse e ne ya palamela
kwa godimo ga setlhare gore
Pule a se ka a e tshwara.

E ne e tshaba go fologela kwa
tlase.



Ke ne ka batla llere go folosa katse.

Amo o ne a nthusa.

Re ne ra fa katse dijo gore e je.

Morago e ne ya ya go robala.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatsa ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Katse e ne ya tebisa Pule.

Katse e ne ya palamela kwa godimo ga setlhare.

Bongi o ne a folosa katse go tswa mo setlhareng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dijo	ya	llere	batla
sejo	laya	llono	tlase
sejana	baya	llori	tlala



Mafoko a
tlwaelo
godimo
katse
tlase



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



L L | |



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seruiwanyana se sentle sa gago.





A re kwaleng

Tlatsa maemedi a a nepagetseng.

Ke

Ba

O

E

Re



_____ ile kwa magaeng ka bese.



_____ ile kwa sekolong ka maoto.



_____ ba kolobile ba le mo tereneng.



_____ ne e bogola.



_____ ditsala tse dikgolo.



_____ tlaa emela bese.



A re kwaleng



Tlatsa ka medumo e e se yong, mme o bapise lefoko le
setshwantsho se se nepagetseng.

ea

ao


a

u




Boithabiso

Bapisa ditshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



mosong
maitseboa
bosigo



Go tshola legae la rona le le phepa



A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo tlh.



Go botlhokwa gore rotlhe re thuse kwa gae.

Ke a feela, mme o a tlhatswa, mme rre ena o phimola lerole.

Lesea le a tlhakatlhakanya.



Fa ntlo ya rona e le phepa botlhe
ba a dula, mme ba tlottle.

Mme nna ke buisa buka kgotsa ke
etela Bongi.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Rre o a tlhatswa.

Mme o a feela.

Ke etela Bongi fa ntlo e le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

feela	tlhatswa	phimola	phepa
beela	latswa	edimola	pholo
reetsa	atswa	rumola	phela



Mafoko a tlwaelo

gore
dula
etela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



M M

m m



A re direng

Thala setshwantsho sa selo se o sa rateng go se dira kwa gae.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga selo se o sa rateng go se dira.

Ga ke rate go

Ga ke rate go



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko, mme o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

nk

ntšw

ntl

n

__ a	__ u	a __ ega	__ o



Boithabiso

Thala setshwantsho
go bontsha gore
o dira eng mo mosong,
maitseboa le bosigo.



Mosong




Motshegare



Bosigo



A re bueng



Morutabana o ne a re bolelela
gore mongwe le mongwe a nne le
motshameko o a o tshamekang.

Ke rata go taboga mabelo. Re
tshameka rotlhe morago ga
sekolo.

Re rata go taboga. Bolotloa ke
motshameko o ke o ratang thata.

Pam o tshameka bolotloa ka
Mosupologo le Labone.

O kgona go kolopela bolo kgakala le gona ka maatla. Ga a ke a fapaana le ope.

Letsatsi lengwe o ne a kolopela bolo kgakala thata mme a thuba letlhhabaphefo la sekolo.

Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Pam o rata kgwele ya dinao.

Pam o tshameka kgwele ya dinao ka Mosupologo le ka Labone.

Pam o thubile letlhhabaphefo.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lengwe	kgakala	kolopela	maatla
mongwe	kala	bolelela	baakanya
sengwe	bala	lelela	fapaana

Mafoko a tlwaelo
bolo
kgona
morutabana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




N N

n n



A re direng

Akanya ka ga metshameko e o e ratang. Jaanong bolelela tsala ya gago ka ga dilo tse o di ratang le tse o sa di rateng.
Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwaleng


Kwala dipolelo di le 3 ka ga metshameko e o e ratang le e o sa e rateng.

ke a o rata

ga ke o rate



Motshameko wa kgwele ya dinao _____.



Motshameko wa bolotloa _____.



Motshameko wa go thuma _____.



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, go simolola ka Latshipi (Sontaga).
Thala setshwantsho sa go bontsha gore o dira eng ka Mosupologo.


Mosupologo	
Latshipi	
Laboraro	
Labobedi	
Labotlhano	
Lamatlhatsa	
Labone	

Letlha:



Boithabiso

Lebelela setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke dilo dife tse
di gaufi le gore ke dife tse di kgakala.



A re kwaleng



Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo jw.



Ke rata go ja merogo e e tswang mo
tshingwaneng ya rona.

Tshingwana e dikologa ntlo ya rona.


Re jwala digwete le dinawa.

Gape re jwala ditapole le ditamati.

Fa pula e sa ne, ke nosetsa dijwalo.

Letsatsi lengwe podi e kile ya ja
dijwalo tsotlhhe.

Ke ne ka e tebisa mme ya tshaba.



A re kwaleng

Araba dipotsa tse.

O jwala eng mo tshingwaneng?

O nosetsa dijwalo leng?

Ke eng se se neng sa tla go ja dijwalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshaba	jwala	rona	gape
baba	kwala	bona	sepe
aba	bala	sona	gope

Mafoko a
tlwaelo
merogo
rata
dijwalo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



O

O

O

O

Podi mo tshingwaneng




A re direng

Ka sebedi, etsisang podi e tsena mo tshingwaneng ya lona, mme e ja merogo ya lona.
Ke mang yo o yang go nna podi?



A re bueng

Lebelela ditshwantsho le tsala ya gago, mme le di nomore go ya ka tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se o se bonang mo setshwantshong.
Dirisa mafoko a go go thusa.

podí

jèle

merogo

tebisitse

heke



Lebelela mebala.
Bolelela tsala ya gago gore o bona mebala efe fa o
tswaka mebala e.



Go tswaka mebala

Mebala e megolo:


bohibidu

boserolwana

botala jwa legodimo

E re:

Fa ke tswaka bohibidu
le boserolwana ke bona



bohibidu

+

boserolwana

=

namune

botala jwa legodimo

+

boserolwana

=

botala jwa tlhaga


bohibidu

+

botala jwa legodimo

=

phepole



A re bueng



Nkoko o tsofetse thata.

Ke aga ke mo thusa go tsamaya.

O dirisa thobane mme o tsamaya ka bonya thata.

Maoto le mokwatla wa gagwe di botlhoko.



Mo lelapeng la rona re a thusana.
Go botlhokwa go tshelela mo
lelapeng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Nkoko o mošwa.

O utlwā botlhoko mo mokwatleng le mo maotong.

Mo lelapeng la gaetsho ga re thusane.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

aga	bonya	lesika	botlhoko
bega	benya	boka	botlhokwa
boga	tsenya	beka	setlhogo

Mafoko a
tlwaelo
nkoko
tsofetse
thusana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

P P

p p



A re direng

Ati go le gantsi ga a rate go thusa batho. Etsisa se o tlaa se bolelelang Ati.



A re kwaleng

Batlisia gore ke mang yo o ratang mebala e e rileng.
Botsa bana ba le 5 mo tlelaseng ya gago gore ba rata mebala efe.

Leina	Mmala o o rategang



A re kwaleng

Fetolela dipolelo tse go tswa mo pakajaanong go ya kwa pakapheting.

Ke thusa kwa gae.




Maabane _____.

Dan le Ati ba tlola go tswa mo beseng.



Maabane ba _____.

Maabane re _____.



Boithabiso

Kwala mfoko a mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

poo

betsa

seatla

leano

boka

poo

lefelo

tseana

seega

tootso

seatla

botala

sesepe

sila


foka

fofa

selepe



leeto



gola

folaga

garawe

oo

ee

ea

f




b


s

g

p

leeto





A re bueng


Bongi

Gompieno morutabana wa rona o ne a tloga a
re tlotlela dikgang tse di monate.

O re boleletse gore tlelase ya rona e ya go
tswa leeto ka bese. Re ya go tsamaya sebaka
sa beke. Re ne re itumetse thata mme re
tlolela kwa godimo le kwa tlase ka boitumelo.

Ati

"Ke batla go ya kwa lebopong," ga bua Ati.




Jabu

"Ke batla go bona diphologolo tse di tlhaga," ga bua Jabu.



Amo

Morutabana wa rona o rometse dikipa tse dintle gore re di apare mo beseng. Re lesego tota. Re ne re itumetse thata.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ati o ne a batla go ya kae?

O ne a batla go ya kwa

Ke eng se Jabu o neng a batla go se bona?

O ne a batla go bona

Bana ba ya go nna mo malatsing a boikhutso a le makae?


Ba ya go nna mo malatsing a boikhutso sebaka sa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumela	boleletse	tlhaga	dintle
tlotlela	itumetse	tloga	ntlong
bolelela	rometse	boga	sentle



Mafoko a tlwaelo
tloga monate lesego



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Q

Q

q

q

Dikgang tse di monate



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o batlang go ya teng le gore o batla go bona eng kwa teng.
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha se o tlaa se bonang.



A re kwaleng

Kwala leina la gago.

Kwala maina a, o dirisa ditlhakagolo.

bongi	dan	jabu	ati	amo

Kwala maina a ditsala di le nne tsa gago.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga kwa Jabu, Amo le Bongi ba tlaa yang kwa teng.





Boithabiso

Neelana ka mpho. Tswala matlho a gago mme o beye monwana wa gago mo go nngwe ya dimpho tse. Morago bua gore o ya go naya mang mpho, le gore ke goreng o nagana gore ke mpho e siametseng motho yoo. Gakologelwa gore le wena o itlhophelle mpho, o tlhophelle morutabana wa gago le tsala nngwe le nngwe ya gogo. Tshwaya mpho e o setseng o e file mongwe. Yo o tlaa nnang wa ntliha go neelana ka dimpho tsotlhe ke ena mofenyi.

E re:

Ke tlaa naya morutabana wa me mokgele **gonne** o ema mo letsatsing letsatsi lengwe le lengwe.





A re bueng



Re ya kwa kae?

Sa ntlha, re ya go bona diphologolo tse di tlhaga.

Morago, re ya kwa lebopong.

Re ya go tsamaya ka bese e kgolo ya sekolo.

Re ne ra lebelela mmepe go bona mafelo.



Jabu

"Ke batla go bona lerusua la meno a magolo a a bogale," ga bua Amo.



Amo

"Ke batla go epa mosima o boteng lebopong," ga bua Jabu.



A re kwaleng

"Ke batla go bona tau e kgolo ka meno a magolo a a bogale," ga bua Bongi.



Bongi

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Amo o ne a batla go bona eng?

Amo o ne a batla go bona

Bongi o ne a batla go bona eng?

Bongi o ne a batla go bona

Jabu o ne a batla go bona eng?

Jabu o ne a batla go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

eng	leng	mang	mong	kang
magolo	kgolo	segolo	bogolo	olo
leruarua	kua	rua	fudua	bua



Mafoko a

tlwaelo

tloga
monate
lesego



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



R R

r r



A re direng



Kwala polelo ka ga setshwantsho
sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.



A re kwaleng

Gatisa mela mme o batlisise gore bana ba batla go bona eng.



Jabu






Bongi



Phaladi



Amo





A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Dirisa mafoko a go go thusa.

palama

dibeke

kgweetsa

bana

rabola



Handwriting practice area with five horizontal lines for each word.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng.

Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.





A re bueng


Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **g** le **kg**.

Ke Mosupologo. Ijaa!


Ra bo ra palama bese.

Bese e feta gaufi le legae la Mohumagadi wa Pula.



Rotlhe re lebelela kwa ntle ka
matlhhabaphefo go leka go bona mohumagadi
mme dimela tsa teng di kitlane e bile di
dileele.

Re bona mekgoro e e tshekeletsa, mela ya
mmopo le metlhape ya dikgom.



Pule o bogola dikgomo. Bongi o tshwara Pule.
Pule o batla go tlolela kwa ntle ga bese.

Jabu a re, "Nnyaya Pule, tlaya o dule fa
fatshe! O tla re tsenya matlho."



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba feta gaufi le eng?

Ba feta gaufi le

Ke goreng Pule a batla go tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o bona

Bana ba bona eng?

Bana ba bona

Dimela tsa mo sekgweng se di ntse jang?

Dimela tsa mo sekgweng se di



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko
a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

masimo	feta	tl̩a	jang	dikima
badimo	eta	tlaya	teng	dileele




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo
mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go
tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a
tl̩waelo
dikgomo
dileele
tsenya


S S

S S



Boithabiso

Thala setshwantsho sa dilo tse
bana ba di bonang fa ba feta mo
sekqweng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwanstho sa gago.



Are kwaglenas

Sekeletsatso lefoko le le nepaqetseng mo polelong nngwe le nngwe.

Re	goroga	gorogile	thari gompieno.
Ba	rata	ratile	motshameki yo o tlhwatlhwa.
O	rata	ratwa	matesisi thata.
Wena	o	ba	moleele.
Ba	tshwara	tshwerwe	ke tlala.
Ke	a	ne ke	kwala.

Tlhogo nngwe le nngwe
ya leina e tsamaelana le
thuanyi ya yona go ya
ka bongwe kana bontsi,
jaaka, Batho ba kgotsa
legong le.





A re kwaleng Tlatsa ka lefoko le le nepagetseng.

mo

ntle

godima



Ntšwa e batla go tlolela kwa _____ ga bese.


Bana ba palame _____ beseng.

Bese e tlhatlogela kwa _____ ga thaba.



Boithabiso

Supetsa mokgweetsi wa bese gore o tshwanetse go tswa jang mo sekgweng.





A re bueng

Bese ya rona e tsamaya mo Johannesburg.

Re bona dikolo tse dintsi le mosi o montsi.


Go na le batho ba bantsi ba ba yang kwa godimo le kwa tlase.

Morago Pule o tlolela kwa ntle ga bese. O batla go tshameka le dintšwa tse dinnye.

Jabu a re, "Tlaya kwano Pule."

Mme Pule o ntse a tshaba a bo a tshaba.





Re ka busa Pule jang?

"Pule, boela kwano,"

Bongi a goeletsa.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba bone eng mo toropong?

Ba bone

Ke goreng Pule a ne a tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o ne a batla go

Ke mang yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe?

ke ena yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mosi	dintsi	tsamaya	tsere
monyenyo	dintšwa	tsena	tsola
monkgo	dinnye	tsaya	tsala



Mafoko a
tlwaelo

tsaya
mosi
tsala



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



T T

t t



Are diren^g



Etsisa ntšwa Pule, a tlolela kwa ntle qa bese a bo a tshaba.

Bontsha ka moo Bonqi a qoeletsang ka teng gore a bowe.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka I – 4 go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.




A re kwalenq


Kwala kgang ka qa se o se bonang mo ditshwantshong.



Boithabiso

Lebelo la go ya kwa beseng. A re bone gore ke mang yo o ka nnang wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela boloko (l) bo le bongwe go ya kwa beseng. Motho yo o tlaa gorogang kwa beseng la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo bolokong, o tshwanetse go buisa lefoko.





A re bueng

Jaanong re mo Serapeng sa Diphologolo
sa Kruger.

Re bona diphuti tse dintsi le tlou. Ke batla
go bona tau.

Mongwe le mongwe o leba kwa ntle ka
letlhhabaphefo go leka go bona phologolo e
e tlhaga.

Morago Jabu o bona tau e kgolo e lebile
photi.





Jabu

"Ijaajaajaa! Bona. Tau ele e kgolo jang. E batla go bolaya photi gore e e je. E batla go e dira dijotshegare tsa yona", ga bua Jabu.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke diphologolo dife tse bana ba yang go di bona kwa Serapeng sa Diphologolo sa Kruger?

Ba ya go bona

Tau e batla go ja eng?

E batla go ja

Ke mang yo o boneng tau la ntlha?

ke ena a boneng tau la ntlha.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwalla dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.


boneng	dijotshegare	bolaya	diphuti
rateng	tshaba	laya	pholo
lebang	tshela	tsamaya	phela

Mafoko a tlwaelo
jaanong tau tlolela



A re kwaleng

Ikatise go kwalla ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



u u

u u



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 3. Thala mola go bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Bana ba ne ba sa batle go

Jabu o bone

Bana ba ne ba



tau e kgolo.

mo beseng.

boela gae.



A re kwaleng

Tlatsa ka ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko.
Bapisa lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

t

p

tl


th


utlwa	odi	au	ou
-------	-----	----	----



Boithabiso

Phologolo e ke mang?
Feleletsa go thala setshwantsho se, mme o se tshasa.





A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **m** le **b**.

Jaanong re tsamaya ka mmila o o kgokologelang kwa lebopong.
 Motlhaba o bolelo. Lewatle le legolo e bile le boteng.
 Makhubu a ya kwa godimo le kwa tlase.
 Mme ga re kgone go nwa metsi a teng. A letsawai thata.
 Bona dikepe mo lewatleng.



Go na le ditlhapi tse dintsí mo lewatleng.
 Ga ke bone lerusua. Go monate go
 tshameka mo motlhhabeng.
 Re aga khasele e kgolo ka motlhaba.



Morago Pule o simolola go epa. O ne a epa, a epa a bo a epa go fitlhha a bo a wela mo mosimeng.

Wena Pule o a tshwenya.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Pule o ne a dira eng?

O ne a wela mo

Bana ba ne ba bona eng?


Ba ne ba kgona go bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dikepe	tlase	nwa	leruarua
sekolo	tlala	bonwa	rua
sekopa	letlapa	monwana	bua



Mafoko a
tlwaelo
mmila
tsamaya
simolola



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



V V


V V

Re sa ntse re le kwa lebopong



A re direng

Dira lenaneo la dilo tse bana ba di boneng kwa lebopong.





A re kwaleng

Kwala posokarata e mo go yona o tlotlelang tsala ya gago ka ga se o se boneng kwa lebopong.



--	--



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, o simolola ka Latshipi.
Morago o bue gore ke eng se o agang o se dira mo letsatsing lengwe le lengwe.

Labone

Latshipi

Labobedi

Labotlhano

Laboraro

Lamatlhato






Mosupologo

Letsatsi	Se go le gantsi ke se dirang
Latshipi	



A re kwaleng

Dira dipalo tse tsa mafoko mme morago o tlatse mafoko a a nepagetseng. Re go diretse ya ntlha.



Ke nako ya go boela gae



A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo p le r.



Re tshwanetse go boela gae
gompieno.

Re utlwile botlhoko.

Go ne go le monate thata
kwa lebopong.



Bongi o ne a utlwile botlhoko
thata a bo a lela.

Re ne ra phutha dibeke tsa
rona.

Re ne ra palama bese.



Pule a dula le Bongi.

Rotlhе ra leba kwa morago
kwa lewatleng.

Re akantse ka ga lebopo le
didolofini di thuma e bile di
tshameka mmogo.



A bogola mme a leka go tlolela kwa ntle ka letlhhabaphefo. E-e, Pule. Ema, o se ka wa ba wa leka go tlolela kwa ntle.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke goreng bana ba ne ba utlwile botlhoko gompieno?

Gonne

Ke mang yo o neng a lela?

ke ena a neng a lela.

Pule o ne a dutse le mang?

O ne a dutse le



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshwanetse	lela	phutha	lebopo
tshwara	bela	rutha	bopa
tshwenya	sefela	photha	polasa

Mafoko a tlwaelo
boela
leba
polaseng



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



W W

W W

Re boela gae



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha maikutlo a bana fa ba
ne ba boela gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo
lebokosong le le botalajwa tlhaga.

Pule o ne a utlwile

Bana ba ne ba

Ba ne ba sa

Bana ba ne ba

palama bese.

botlhoko thata.

itumetse kwa lewatleng.

batle go boela gae.




A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo tse o di bapisitseng.






Boithabiso

A re ka taboga? A re bone gore ke mang yo o ka gorogang pele kwa mokorong mme morago a nna wa ntsha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya dikgapa di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela kgapa (I) e le nngwe go ya kwa mokorong. Fa o wela mo kgapeng, o tshwanetse go buisa lefoko.



Re boetse mo tlelaseng



A re bueng



Bongi

"Waitse, o ka re nka boela kwa lebopong," ga bua Bongi.

Morutabana




"Gompieno le ya go kwala kgang ka ga
leeto la lona," ga bua morutabana.

Ati



"Ke tlaa kwala kgang ya me ka ga diphologolo
tse ke di boneng mo polaseng," ga bua Ati.

Jabu



"Ke tlaa kwala kgang ya me ka ga diphologolo tse di
tlhaga tse ke di boneng," ga bua Jabu.



Amo



A re kwaleng

Amo ena a re, "Fa sekolo se tswa ke ya go etela ditsala tsa me, ke tle ke di tlotlele ka ga leeto la rona."

"Morago ke tlaa tshameka le Pule pele ke ya go robala. O ka re nka lora ka ga lebopo."

Buisa kgang mme morago o arabe dipotsa.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa.

Bongi o ya go dira eng pele a robala?

O ya go

Bongi o batla go lora ka ga eng?

O batla go lora ka ga

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



kgang	leeto	robala	lora	lebopo
kgolo	reetsa	bala	kgora	leso
kgona	beela	kala	rora	legong

Mafoko a
tlwaelo
sekolong
pele
lora



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

X X

X X

Re boetse gae



A re direng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang tse di tswang kwa gae.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le tharo. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le batalajwa tlhaga.

Gompieno

Maabane Amo

Ka moso ke

Bana ba

o ne a ile kwa ntlong ya ga Bongi.

tla ya kwa sekolong.

ga ke a itumela.

batla go ya kwa gae.



Boithabiso

Thala tsela e bese e tsamaileng ka yona mo tsebeng e e fa thoko.

1

Simolola kwa sekolong.

5

Ya kwa Serapeng sa Kruger.

2

Ya kwa polaseng.

6

Ya kwa lebopong.

3


Ya kwa sekgweng.

7


Boela kwa sekolong.

4

Ya kwa toropong.




Sekolo




Sekgwa




Toropo



Polase



Lebopo



Serapa sa
Kruger



A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo k.

Maabane, ke ne ke ya gae ke tswa kwa sekolong fa pula e simolola go na.

Pula ya na ya bo ya na. Ka koloba ka bo ka tshologa metsi.
Ke ne ke tshogile magadima.

Ka utlwa marothodi a makima a pula a otla sefatlhego sa me.
Ke ne ke sa bone.

Ke ne ke le mongwe mo mmileng. Ke ne ke sa bone batho ba bangwe.
Ke sa itse le gore ke dire eng. Ke ne ka simolola go lela jaaka lesea.

Ke sa tshabe gore ke nako mang.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Bongi o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Bongi o ne a ikutlwajang?

O ne a

Bongi o ne a na le mang?

O ne a le



A re kwaleng

Kwala leina la kgang.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



Mafoko a
tlwaelo
gae
metsi
tshologa

ma_ _

le_ _

mago_ _o

_ _ ana

tlh_ _ _



A re direng

O akanya gore go diragetse eng ka ga Bongi? Tlotlela tsala ya gago gore o akanya go diragetse eng ka ga Bongi. Thalela kgang e setshwantsho sa bokhutlo jo bo itumedisang le sa bokhutlo jo bo sa itumediseng.



Bokhutlo jo bo itumedisang

Bokhutlo jo bo sa itumediseng



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga bokhutlo jwa gago jo bo itumedisang.
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lela

tsamaya

pula

tshogile

ntšwa



A re bueng

Buisa bokhutlo jwa kgang.

Kgang e khutlide jang?

Morago ke ne ka bona Pule a tla.
O ne a hupile mokgele o mogolo.
Ke ne ke itumetse thata.





Ke ne ka tsholetsa
mokgele mme ra
tabogela kwa gae.

Kwa bokhutlong ke ne ka
bolokesega. Ke a leboga,
Pule.



Khalara setshwantsho se.

Boithabiso



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Y Y

y y



A re bueng



Kgang ya ga Amo

Nna le Pule re ne re le rosi kwa gae. Re ne re tshameka mo tshingwaneng. Ke ne ka bona maru a lebega a le pinki. A ne a sa bonale a hupile pula. A ne a sa bonale a dirwa ke letsatsi.

Morago ga tla sefako.

Sefako sa wa jaaka dibolo tsa kolofo. Photho! tšhwatla! rwatlatlatlaa! Pule a leka go di tshwara.

"Ke a boifa," ga bua Amo.

Ka bua le ena, "Tlhokomela, Pule!

Ema ts!"

Re ne ra huhumela ka fa tlase ga bolao, mme ra emela gore sefako se emise.

Fa se emisa re ne ra fitħħela gore matlapatlapana a sefako a ne a le magolo a lekana le dibolo tsa kolofo.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Amo o re tlotlela ka ga pula ya matlakadibe?

Nnyaya, o re tlotlela ka ga

Matlapatlapana a sefako a ne a le bogolo jwa eng?

A ne a le bogolo jo bo lekanang le jwa

Pule le Amo ba ne ba dira eng fa ba ne ba tshogile?

Ba ne ba




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



wa	huhumela	ema	gae	olo
wela	hutshe	hema	legae	bonala
wena	hupa	lema	gaetsho	bolao



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a
tlwaelo
sefako
pula
letsatsi

Sefako



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.

Dirisa ditlhaka tse: s, tl, m, ts, nt.



ea_a


leta_o

otlhaba

a_ya



Ra_a

Morago ga pula ya sefako



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng. Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Dirisa mafoko a, go go thusa.

modumo o o kwa godimo

sefako

dibolo tsa
kolofo

tshogile

maru a a pinki

matlhhabaphefo a a thubegileng



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.
Dirisa ditlhaka tse go go thusa go feleletsa mafoko.

la

mo

ro

wa

kgw

th


boro__e	_tšhe	_loi	_tlhela	mokgwa__	_u__uga



Boithabiso

Lebelela setshwantsho, mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng.


Metsi a dikologa a bo a dikologa



1	Letsatsi le phatsima mo lewatleng le mo dinokeng.
2	Metsi a tlhatlogela kwa legodimong.
3	Metsi a bopa maru.
4	Maru a nesa pula. Pula e tshologela mo dinokeng le kwa lewatleng.



A re bueng



Lindi o bona segagane


Ke ne ka etela nkoko. O nna kwa godimo ga dithaba tsa Drakensberg.

Go ne go le tsididi thata. Ke ne ke tshotse dikobo tse dintsi. Ke ne ka ya go robala.

Fa ke tsoga mo letsatsing le le latelang, ke ne ka bona sengwe le sengwe se le sesweu.

Go ne go le segagane mo marulelong, go le segagane mo ditlhareng, go le segagane mo tlhageng gape go le segagane mo mmileng.

Ke ne ka se tshwara. Go ne go le tsididi thata mo se neng sa gobatsa menwana ya me.



Tota le Pule o ne a palelwa ke go tsamaya mo segaganeng se se tsididi.


Nkoko o ne a mpolelala gore ke rwale dikausu mo diatleng gonne ke ne ke se na ditlelafo. Ke ne ke batla go tshamekela mo segaganeng.





A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.



Lindi o ne a le kwa kae fa a bona segagane?

O ne a le

Lindi o ne a rwala eng mo diat leng tsa gagwe?

O ne a rwala

Lindi o ne a bona eng fa a leba kwa ntle?

O ne a bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tsoga	dikausu	tlhageng	diane	mmila
tsa	maungu	ditlhare	diatla	mmino
tsamaya	ditau	tlhatloga	diaparo	mmepe



Mafoko a
tlwaelo
tshotse
dikobo
menwana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Ke ne ka etela nkoko.

Ke

Segagane se se boleta se sesweu



A re direng

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Lindi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segaganeng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwantsho sa gago.

tshameka

diatlana

phefo

bokgola

segagane

tsididi



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.

_aga	_sese	mo _ tladi	_rato	dia _ ana



A re kwaleng

Tsenya a, e, i, o, u go feleletsa mafoko a mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.

m _ h _ l _ d _
t _ sh _ p _
b _ b _
ts _ d _ d _
m _ s _
n _ kw _
b _ s _ k _ l _



nt _ sw _
k _ k _
n _ g _
s _ l _ n _
kh _ t _
s _ n _
s _ d _ d _



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Z Z

z z



A re bueng



Ga ke rate mariqa. Ga ke rate fa go
nna tsididi fa ke ya kwa sekolong.



Ke rata selemo gonne ke rata go thuma. Ke rata go
utlwā mosumo wa dinotshe le go hema ga dinoga.

Amo



Ke rata dikgakologo gonne ke kgora go
tshameka ka digwagwa tse dinnye mo letamong.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Ke mang yo o sa rateng bosa jo bo tsididi?

o rata bosa jo bo tsididi.

Ke goreng Nomsa a rata selemo?

Gonne o

Ke goreng Ati a rata dikgakologo?

Gonne o kgona go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



tshameka	utlw <u>a</u>	gonne	dinotshe	thuma
tshola	batlw <u>a</u>	banna	dinoga	thiba
tshega	otlw <u>a</u>	nna	dinawa	thupa



Mafoko a
tlwaelo
tlaa
kgona
tshwanetse



A re kwaleng

Ke setlhha sefe se o se ratang thata?



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a mme morago o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



tl__lase	_amaya	no__e	n__ga	_ua
----------	--------	-------	-------	-----



A re direng


Lebelela ditshwantsho. Tlotlela tsala ya gago gore ke eng se o se ratang le se o sa se rateng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bolelela tsala ya gago mefuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara mo setlheng sengwe le sengwe. Bua gore ke eng o rialo.



Letlhhabula



Selemo



Dikgakologo



Mariqa



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 4. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e nepagetseng mo lebokosong le le botalajwa tlhaga.

Ga ke rate mariqa gonnie

Nako e go jewang maungo kwa
masimo ke ya


Ke rata selemo gonnie

Ka dikgakologo

letlhhabula.

ke rata go thuma.

go tsididi thata.

matlhare a ditlhare a a
tlhotlhorega.

A re kwaleng

Jaanong kwala polelo ka ga setlha se o se ratang le ka ga setlha se o sa se rateng.


Ke rata

Ga ke rate



A re bueng

Tlotlela tsala ya gago ka ga go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kwididi go ya go segwagwana se se nang le mogatla go fitlha ka segwagwa se segolo.




Boithabiso


Jaanong khalara setshwantsho sa segwagwa.



Matshwao a bosa



Go letsatsi



Maru fale le fale




Pula e a na



Go maru



Pula ya matlakadibe



Go diphefo



Are bueng

Buisa tshate ya bosa, mme o bue gore go tlaa bo go sele jang letsatsi lengwe le lengwe.

Tshate ya maemo a bosa - Seetebosigo

Latshipi	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatsi



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa nngwe le nngwe ya dipotso tse.

Tšhate ya maemo a bosa ke ya kgwedi mang?

Kgwedi e, e na le malatsi a le makae?


Go letsatsi malatsi a le makae?

Go tlaa bo go le maru fale le fale mo malatsing a le makae?

Pula e ya go na malatsi a le makae?

Pula ya matlakadibe e ya go na malatsi a le makae?


Go tlaa foka diphefo malatsi a le makae?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	more	eng	pelo	pholo
kgwela	gore	leng	pina	phulo



Mafoko a tlwaelo

tlaa
kgona
tshwanetse



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Bosa



A re direng

Thala setshwantsho sa maemo a
bosa a gompieno.

Thala diaparo tse o tshwanetseng go di qparela
maemo a bosa a gompieno.



A re kwaleng

Kwala leina la ngwana yo o mo tlelaseng ya gago le le simololang ka tlhaka e e fa thoko ga
tlhaka nngwe le nngwe. Gakologelwa go simolola leina lengwe le lengwe ka tlhakakgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K



A re kwaleng

Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong tse.
O tsenye ditlhakakgolo, dikhutlo kgotsa matshwao a potso.



ke rata go tshameka le jabu fa go le letsatsi

a o rata fa go le tsididi

letsatsi la botsalo la ga Ati le ka kgwedi ya phukwi



A re kwaleng

Feleletsa tshate
ya maemo a bosa a gompieno.
Morago o tlatse maemo a bosa a
malatsi a matlhano a a tlango.



Mosupologo






A re bueng

Gompieno Jabu ga a tsoga.
O ne a robala a bo a robala.

Pule o ne a mo tlolela mme a
se ka a tsoga.



Mmaagwe Jabu o ne a
mmolelala gore a tsoge mo
bolaong.

Jabu o ne a tabogela bese mme
ya mo sia.


O ne a tshwanela go ya
sekolong ka maoto.

Pule o ne a tsamaya nae.

O ne a tsena thari kwa
sekolong. Morutabana a
mmotsa, "Ke nako mang,
Jabu?"



Ke nako mang jaanong?
Thala manakana mo tlelokong.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Ke goreng Jabu a ne a tsena thari kwa sekolong?

Gonne

Jabu o ne a ya sekolong ka eng?

O ne a ya

Ke goreng Jabu a ne a sa ye sekolong ka bese?

Gonne o



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tsoga	robala	mme	nako
boga	robega	mmotsa	nama
loga	robedi	mmolelela	nae

8

Mafoko a
tlwaelo
tlaa
kgona
tshwanetse





A re kwaleng

Ke nako mang?



A re direng

Bolelela tsala ya gago gore lenaka le lekhutshwane le supile palo efe, le gore lenaka le legolo le supile palo efe.



Tlatsa diura le metsotsa tse lenaka lengwe le lengwe le di supileng.

lenaka le lekhutshwane	lenaka le lelelele

lenaka le lekhutshwane	lenaka le lelelele


lenaka le lekhutshwane	lenaka le lelelele

lenaka le lekhutshwane	lenaka le lelelele




A re kwaleng


Thala manaka a tleloko nngwe le nngwe.




ura ya
bongwe



ura ya
borataro



ura ya
boraro



ura ya
borobongwe



A re kwaleng

Tlatsa ka dipalo tse di tlogetsweng.



Ke tsoga ka ura ya _____.



Ke robala ka ura ya _____.







Sekolo se simolola ka ura ya _____.






Boithabiso

Tlatsa dinako mo ditlelokong tse mme o bolelele tsala ya gago gore ke nako mang.
Sega tshupanako go tswa mo tsebeng e e kwa morago ya buka mme o kgomaretse
manaka mo go yona. Bontsha tsala ya gago dinako tse di farologaneng.







A re bueng



Jabu o tsoga ka ura ya borataro.



Jabu o palama bese ka ura ya bosupa.



Jabu o goroga mo gae ka ura ya bobedi.

Jabu o ja ka ura ya borataro.

Jabu o robala ka ura ya borobedi.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Jabu o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Jabu o palama bese ya gagwe ka nako mang?

O palama bese ka

Jabu o robala ka nako mang?

O robala ka



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

nako	bosupa	tsoga	robala	gae
naga	bobedi	tsola	robega	gaetsho
lenaka	boraro	tsoma	robedi	yaeno



Mafoko a
tlwaelo
tsoga
ura
robala



A re kwaleng






Nako ke

O dira jalo ka nako mang?



A re direng

Bapisa ditshupanako tse.



A re kwaleng

Kwala dinako, mme o thale manaka mo ditlelokong go bontsha dinako tse di nepagetseng.

Ka nako mang	Nako mo tlelokong	E kwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boela gae ka		
Ke ja ka		



A re direng



Bontsha dinako tse di farologaneng mo tlelokong e o segileng ya gago.



tshogile tshologa

pinki lonko

eng mang

tsheqa tshameka

senke tsoga

pula leng

tshola tshela

tsa tsamaya

pina pelo

na nama

dikausu maungo

pholo phefo

nako mmileng

ditau tlhageng

tsoga phulo

mmitsa mmona

ditlhare tlhatloga

loga boga

mmepe mmino

diatla diaparo

robega robala

mmila maabane

diane utlwa

mme robedi

jaaka maatla

batlwa otlwa

rake mmotsa

mongwe sengwe

gonne banna

bosi losi

bangwe wa

nna dinotshe

sosi esi

wela wena

thupa kgona

rosi tsosi

huhumela hutshe

kgora dillo

tuku kuku

hupa bolo

kgwedi kgwebo

dira fatuku

gaetsho bolo

kgwela maru

hira sira

bonala bolao

more gore

lloto lleme

Boithabiso

**Lebelo la mafoko
wena le ditsala
tsa gago di le nne,
mongwe**

le mongwe wa lona a
tlhophe tselana ya
lebelo la gagwe. Jaanong
dirisang tshupanako go
bona gore go go tsaya
nako e e kanakang go
buisetka kwa godimo
mafoko otlhе a a mo
tselaneng ya gago.
Lotlhе le ka nna la
simolola go buisa ka nako
e le nngwe. Fetolang
ditselana mme le taboga
gape. Lekang go taboga
mo ditselaneng tsotlhе
mme o ikatise mo
mabelong otlhе gore
o tle o itekanele.
Gakologelwa go tshwaya
mafoko a a go emisitseng
mo tselaneng ya gago
gore o tle o a buise gape.





A re bueng



Dikgang tsa Botsenwa

Gompieno ntšwa Pule, o ne a boa ka mmila wa Phaladi a ya kwa thabeng.

O ne a goa tsala ya gagwe gore e tsamaye le ena.

Pule o ne a apere jase e kgolo le hutshe gonne go ne go le tsididi thata.

O ne a boifa go **koafatswa** ke serame.

Pule o ne a tsamaya le podi e go tweng Motheo le segwagwanyana se setala, e leng Fifi.

Ba palama **setlhhoa** sa thaba jaaka batho ba loa.

Boobabedi, podi le segwagwanyana ba ne ba apere dijase le dihutshe tsa bona.

Ba ne ba boifa go **boa** ba gatsetse kwa thabeng.

Ba ne ba itumetse, mme ba sa itse gore ga go poa e se nang mosima.

Ba wela mo mosimeng ba sa o lemoge.

Lepodisi le ne la ba bona. La ba ntsha mo mosimeng, la ba naya borotho mme la ba busetsa kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Pule o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Pule o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Ke goreng Pule a ne a apere jase?

O ne a apere jase gonne



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



goa	boa	loa	koafala	poa	tlhoa
boka	bola	borotho	kgolo	roma	nosa

Mafoko a
tlwaelo
thabeng
palama
itumetse



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Podi e apere jase.



A re direng

Dikgang tsa Botsenwa

Bua ka ga dikgang tsa gago.

Tlotlela ditsala tsa gago ka ga dikgang tsa gago. Bua gore ke dikgang dife tse o ka di kwalang mo lokwalodikgang lwa gago.



A re kwaleng

Kwala lokwalodikgang lwa gago.

Leina la lokwalodikgang lwa gago

Letlha

Dikgang tsa gago ke eng?

Morago go ne ga diragala eng?

Thala setshwantsho sa dikgang tsa gago.

Thanodi ya me

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

Thanodi ya me

M
m

S
S

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r


X-Z
X-Z













glue







Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.



Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

